།།ཨ།། །རྗེ་མྱས་པ་ཆེན་པོའི་དུས་ཆེན་སྒྲབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཚོས་སྒྲོད་སྒྲིག་རིམ་བཞུགས་སོ།། རྗེ་
མྱས་ཆེན་གྱི་དུས་ཆེན་ཁོར་རྒྱ་ལྟ་བའི་ཉེར་གཅིག་ལ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཀྱི་གཙུག་
གི་ནོར་བུ་དབུ་རྩེ་སྟེང་མཉམ་ལྷ་ཁང་ཆེན་པོ་སོགས་སུ། ངེད་རང་དགེས་སློབ། མཁན་ཆེན། ལས་ཆེན་པ།
རྒྱ་མཚོ་དགེས། ཚོས་སྡེ་ལྷོ་བྱང་གི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དང་བཅས། ཚོས་དུང་དཀར་པོ་རྒྱང་གྲགས། བྱང་
འཕྲལ་བྱོན་ནས་ཐོག་མར་དཀར་ཆ་བཞི་ངེད་རང་གིས་བསྐུལ་རྗེས་དབུ་མཇུད་ཀྱིས་བསྐུལ་དགོས། ཟླ་
མཚོད་མཚོད་པ་བྱིན་རླབས་ནས། །བཏྲུད་འདེབས་བར་གཞུང་བསྲང་། བཏྲུད་འདེབས་རྣམ་དག་དཀྱིལ་
འཁོར་མ། །རབ་མཛེས་མཁོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གི་རྗེས་སུ། ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མ། བྱམས་པའི་དཔལ་མངའ་མ།
གྲགས་པས་མཁའ་ཁྱབ་མ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དངོས་ཡོངས་འཛིན་སོགས། དཀོན་མཆོག་དགེས་པའི་
ཐུགས་ལྡན་སོགས། སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་མ། ངག་དབང་ལྷ་ཡི་རྗེས་བཟུང་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་རེ་བྱས་རྗེས།
གོང་བསྟོད་རྣམས་བླ་མཚོད་རྒྱུན་པ་བཞིན་ལ། ཚངས་དབང་མའི་རྗེས་སུ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་
ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་ཉེར་གཅིག ཚངས་སྒྲོད་མའི་རྗེས་སུ། བསོད་ནམས་དཔག་མེད་ཞེས་སོགས་
ཚིགས་བཅད་ཉེར་གཅིག ཐུགས་འདིར་མང་ཌ་དང་པོ་ཞུས་ནས། ཌ་མཚོད་ཐུགས་བཟང་མ་མཇད། དེ་ནས་
སྲིད་ཏལ་མའི་རྗེས་སུ་ཚོས་རྣམས་མ་ཉེར་གཅིག ཚོས་རྒྱལ་མའི་རྗེས་སུ་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པའི་
སོགས་ཉེར་གཅིག ས་ངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་མའི་རྗེས་སུ་གྲགས་ལྡན་མ་ཉེར་གཅིག དེ་ནས་ཡོན་ཏན་
ཚད་མེད་མ་གྲུབ་པ་ཡན་མཇད་རྗེས་བྱང་ཕྱོགས་སྨོན་བའི་སོགས་དང། ལགས་བའི་ཟླ་མ་སོགས་ཚིགས་
བཅད་གཉིས་སོང་མཚམས་གྱང་ས་ངས་མཇད། དེ་འདུས་གྲུབ་འཕྲལ་གསོལ་བ་གདན་ནོན་ཞུ། དེ་ནས་
སྤྲགས་འཚང་ཆེན་པོའི་ཟླ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་བསྟོད་སོ་ལ་ལ་རབ་མཇེས་མ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེ་
མ་སོགས་བདག་ཆེན་དགེ་བའི་སྐུ་བསྟོད་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག ཇིག་གསུམ་རྣམ་འཕྲལ་སོགས་བདག་ཆེན་ཚེ་
ནས་ཀྱི་སྐུ་བསྟོད་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག རྒྱ་ཆེན་བསོད་ནམས་ཚོགས་ལས་སོགས་འཕགས་ཆེན་གྱི་སྐུ་བསྟོད་ཤོ་
ལོ་ཀ་གསུམ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དངོས་སོགས་ངོར་ཆེན་གྱི་སྐུ་བསྟོད་ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ། རྒྱལ་སྲས་ངག་

གི་དབང་པོ་སོགས་སྤྱན་སྔ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་བསྟོད་ཥཱ་ལ་ཀ་གཅིག་དེ་རྟེས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་མ་
གཏངས་མ། ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མ་ཉེར་གཅིག་གཏངས་དང་བཅས་པ། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་སོགས་
དང་། རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་མ་གཏངས་མ། བྱམས་པའི་དཔལ་མངའ་མ་ཉེར་གཅིག ཏྲམས་པའི་མངའ་བདག་མ་
གཏངས་མ། སྐབས་འདིར་ཇ་བར་མའི་དང་པོ་ཀེ། དེ་སྟེང་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་གསོལ་བ་མཛད་པའི་ཇ་
མཚོད་ངོ་མཚར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་མ་མཛད། དེ་ནས་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་གཏངས་མ། བྲག་ལས་པས་
མཁའ་ཁྱབ་མ་ཉེར་གཅིག ལྷགས་འཚང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གཏངས་མ། གོང་བཞུགས་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་སྐུ་བསྟོད།
སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་མ་ཉེར་གཅིག རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་གཏངས་མ། སྤྱན་ལ་ཆེན་
དགེ་དབང་ཆོས་བྲག་ཀྱི་སྐུ་བསྟོད། འཇམ་དབྱངས་རིགས་ཕིག་མ་གཏངས་མ། གཞན་ཚོགས་བཅད་ཕོར་བུ
བ་རྣམས་དགྱེས་བཞིན་དང་། གྱང་སངས་བླ་མཚོད་སྐབས་ལྟར་མཛད། སྐབས་འདིར་གསོལ་ཚུང་གནང
ནས་ཚོགས་འདུས་འཕྲལ། ཇི་སྟེང་སུ་དགེ་མ་བསྐུལ་བའི་སེལ་སྟན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གཏུགས་མཚོག
དང་། ཞེས་སོགས་ལ་རོལ་མོ་བྱས་རྟེས། མཚོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །ནས་བསྐུལ་མཚམས
བྱས་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཚར་གཅིག་གི་རྟེས། དཔོན་སློབ་ཐམས་ཅད་བཞེངས་ནས་རྟེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང
བཅས། ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར་ཞེས་སོགས་ཚོག་བཅད་གཅིག་པོ་ལྟ་བརྒྱ་མཛད་པའི་ཕྱེད་དང་གསུམ
བརྒྱ་སོང་བའི་མཚམས་སུ། ལུས་ཀྱི་ལས་ནི་སོགས་དང་། འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་སོགས་དང་། མཚམས
མེད་ལྟ་བོ་ཥཱ་ལ་ཀ་རེ་རེ་མཛད་རྟེས་དཔོན་སློབ་རྣམས་གྲལ་ལ་བཞུགས་ནས། བདག་གི་དུས་གསུམ་མ
བརྒྱ་ཙ་མཛད། ཡང་གོང་ལྟར་བཟང་སྤྱོད་ཚར་གཅིག ལྷགས་འདིར་མང་ཐ་བར་མ་ཞུས་ནས་ཐ་མཚོད་ཚོ
ལས་མ་མཛད། དེ་ནས་ངེད་རང་གི་གོགས་མཚོག་དམ་པ་རབ་འབྱམས་སྟ་བ་བྱམས་པ་བསོད་ནམས་འོད
ཟེར་གྱི་དོན་དུ་བསྟོ་བ་རྒྱས་པར་མཛད། དེ་ནས་ཐོག་མ་མེད་ནས་སོགས་ཀྱི་ཚོག་བཅད་གོང་གི་འཕྲོས་མ
རྟོགས་བར་བྱེད། འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་སོགས་ཚོགས་བཅད་ཐོར་བུ་རྣམས་དང་། བདག་གིས་དུས་གསུམ
མ་བརྒྱ་ཙ་མཛད། ཡང་གོང་ལྟར་བཟང་སྤྱོད་གཅིག་གི་རྟེས་སུ་སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་མ། སྟོན་པ་འཇིག་རྟེན

སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་པོ་སོང་མཚ�་གྱང་སངས་མཛད། འདུས་འཕྲལ་བདག་གི་དུས་གསུམ་མ་བརྒྱ་རྩ་
མཛད་རྟེས་བཟང་སྤྱོད་ཚར་གཅིག་དང་། བདག་གིས་དུས་གསུམ་མ་ཚོགས་བཅད་གསུམ་མཛད། དེ་རྟེས་བླ་
མཆོད་མཆོད་པ་ནས་བཙུམས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བར་བླ་མཆོད་དགྱེས་བཞེན་ལ། མཆྱལ་རྟེས་སྣ་མང་ཐ་གསུམ་
པའི་དང་པོ་ཞུས་ནས་ཐ་མཆོད་ཅེ་རྒ་ཀ་དབལ་མ་མཛད། གསང་ཆེན་མ་བྱུབ་མཚམས་སྨོན་ལམ་ཚོགས་
བཅད་ཐོར་བུ་རྩམས་དང་། བཀྲ་ཤིས་འགྲོ་བ་མ་སོགས་ཀྱི་རྟེས་སུ་གྱང་སངས་མཛད། འདུས་འཕྲལ་མང་ཐ་
གསུམ་གྱི་གཉིས་པ་སྟོམ་ནས་ཞུས། ཞལ་དཀར་འཕེན། དེ་ནས་བཟང་སྤྱོད། མི་མཇེད་མ། བྱམས་སྨོན་
རྩམས་དང་། འགྲོ་ལ་བདེ་སྐྱིད་མ་གངས་མཛད་ཅིང་། མཐུག་ཏུ་བསྟོ་བ་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་མཐར་
བཏུན་རྒྱས་པར་མཛད་དོ། །ཀ་ཡུ་ན་ལཱཥ་ཆ། ཉེ་ཤུ་ལ་གསོལ་གོང་དུ་ཚོ་གཉིས་ཚར་གཅིག་དང་། ཚོ་གཉིས་ཀྱིང་
མའི་བུམ་བསྐྱེད་ཡན་མཛད། ཚོ་གཉིས་ནས་བླ་མཆོད་ཡོངས་རྫོགས་དང་། ཚོ་གའི་འཕྲོས་རྩམས་མཛད་པ་
དགེ། ས་ཐ་མཐུ་ལོ།། །། ཥ། མཁན་ཆེན་ཨ་བད་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་གྱ་རུས་ཞབས་ཞུ་བཀྲིས་
པའོ།།